

# Hay'khon Khorona!

DIKGATO TŠA GAGO DITLA ŠIRELETŠA MAPHELO.



Twatše ya COVID19 e fihile ke ye mpsya ebile ke bolwetši bjo bogale, e tse na motho bonolo ebile e šetše e fetša batho lefase ka bophara.



GOHLOLA!

MAHLO

NKO

MOLOMO



TWATŠE YA KHORONA (COVID-19) E FETELA KA MAHLONG NKONG GOBA MOLOMONG.

NAA OTLA IHLOKOMELA JWANG WA BA WA FOKOTŠA GO KEKA GA BOLWETŠI BJO?



Hlapa matsogo a gago kaafetšakafetša ka sesepe le meetse go metsotswana ye masomepedi (20s).




Tlogela go kgoma mahlo, nko le molomo o se wa hlapa matsogo.



Ge o ethimula goba o gohlola khupetša ka lehwafo goba o šomise lešela.



Dula ka gae gore phetetšo ya khorona e fokotšege le wena o bokokege.



GO POLA, GE O IHLOKOMELA O IHLOKOMELA BA BANGWE.